



FOROMO YA KOPO

BAHWEBI BA ITSHEBETSANG/DIKGWEBO TSA MOTHO A LE MONG LE BAQAPI BA IKEMETSENG

Letlole la Ho imolla batho ba anngweng ke COVID-19 makaleng a bonono ba dintho tse bohehang, dibetlwa, botaki le disebediswa tsa kutlo le pono

KAMOHELEHO

Makala a shebilweng: makala a bonono ba dintho tse bohehang, dibetlwa, botaki le disebediswa tsa kutlo le pono

Bakopi ba amohelehang: bahwebi ba itshebetsang/dikgwebo tsa motho a le mong, batho ba dumelletsweng ho ikemela diporofesheneng tsa bona, batho ba itshebetsang le ho fana ka tshebeletso ya bona ditlaenteng tse ngata ka nako e le nngwe, makaleng a boletsweng ka hodimo, ba nang le ID e molaong ya Aforika Borwa le setefekeiti sa lekgetho.

DITLHOKO TSA KOPO

- Foromo ya kopo, e tlatsitsweng le ho saenwa.
- Lengolo le hlalolang kamoo COVID-19 e ammeng mosebetsi wa hao wa porofeshenale le merero ya hao ya nako e tlang. Bolelele ba lengolo lena ha bo a tlameha ho feta leqephe le le leng.
- Tsebisong ya mosebetsi wa porofeshene:
 - CV e bontshang hore o ne o ntse o sebetsa ho tloha bonyane ka kgwedi ya Phato 2019.
 - Bopaki ba mosebetsi wa hao wa porofeshene, mohl. senepe sa mosebetsi wa hao; dikgokelo tsa websaete/maqephe a *social media*.
 - Referense e ngotsweng ke tlelaente kapa mokgatlo o amehang, ho netefatsa hore o sebetsa makaleng a boletsweng ka hodimo, le disampole tsa mosebetsi wa hao.
 - Diteitente tsa banka tsa ho tloha ka Phuptjane ho fihla ka Phato 2020.
- Ditokomane tsa ho ikamahanya le molao:
 - Khopi e netefaditsweng ya ID ya AB ya mokopi ya ka sehloohong
 - Setefekeiti se molaong sa lekgetho kapa PIN ya lekgetho
 - Ditokomane tsa FICA (mohl. diakhaonte tsa masepala; lengolo bolaodi ba tsa setso)
 - Afidaviti ya ho imollwa kamehong ya COVID-19 (ho fanwa ka thempoleite).



FOROMO YA KOPO

DINTLHA TSA BOITSEBISO

Lebitso le qalang:

Sefane:

Nomoro ya ID ya AB:

Aterese ya bodulo:

Aterese ya imeile:

DINTLHA TSA MOSEBETSI WA POROFESHENE

Lebitso la ho sebetsa/Ho hweba: _____

Nomoro ya boingodiso ya ho sebetsa (ebang e lokela ho ba teng): _____ Nomoro ya lekgetho: _____

Na o hirile batho? E/TJHE Haeba karabo ke E, ke batho ba bakae? _____

Baahi ba AB ba bakae? _____

O na le nako e kae o le kgwebong/sebetsa? _____

Fana ka dikgokelo tsa websaete kapa maqephe a hao a *social media* (Facebook, Instagram, jj.): _____

Dihlahiswa kapa ditshebeletso tse ka sehloohong:

Bareki/basebedisi ba ka hodimo:

DINTLHA TSA LEKENO/MOPUTSO WA THEKISO

Moputso wa hao wa kgwedi le kgwedi e ne e le bokae pele le ka mora kgwedi ya Tlhakubele 2020?

Ka kopo, bolela palo e bohareng ya dikgwedi tse tsheletseng ho fihla kgweding ya Tlhakubele 2020 haeba ha o a fumana moputso wa kamehla (tafole ya pele); le ditjhelete tsa nnete tsa dikgwedi tse tsheletseng tsa ho tloha ka kgwedi ya Tlhakubele 2020 (tafole ya bobedi). Ka kopo, tlatsa ditafole tse ka tlase.

Kgwedi		Loetse 2019	Mphalane 2019	Pudungwana 2019	Tshitwe 2019	Pherekong 2020	Hlakola 2020
Thekiso/moputso							

Kgwedi	Tlhakubele 2020	Mmesa 2020	Motshehanong 2020	Phuptjane 2020	Phupu 2020	Phato 2020
Thekiso/moputso						

Ka kopo, fana ka diteitemente tsa banka tsa ho tloha ka kgwedi ya Phuptjane ho fihla ka Phato 2020.

DINTLHA TSA TSHENYEHELO

Ke dife ditshenyehelo tsa kgwedi le kgwedi tsa kgwebo ya hao? Ka kopo, tlatsa tafole e ka tlase mme o tlatselletse ka dintlha dife kapa dife.

NTLHA	TJEO
DITJEO TSE SA FETOHENG/TSA HO TSAMAISA KGWEBO	
Rente	
Mohala	
Datha	



Tse ding (di bolele)	
DITJEO TSA THEKISO	
Tse ding (di bolele)	
PALOKAOFELA	R

Ka kopo, fana ka diteitemente tsa ditjhelete tsa hao tsa 2019/20 kapa diakhaonte tsa bolaodi tsa dikgwedi tse tharo tse sa tswa feta.

DINTLHA TSA HO IMOLLWA KAMEHONG YA COVID-19

Na o entse kopo ya kimollo efe kapa efe ya kameho ya COVID-19? E/TJHE

Haeba karabo ke E, na o ile wa atleha? E/TJHE

Haeba karabo ke TJHE, ka kopo, fana ka bopaki ba dikopo tsa hao le ho hanwa ha tsona. _____

Haeba karabo ke E, ka kopo, bolela hore o entse kopo ya kimollo efe le hore na o ile wa atleha. _____

Na o kgonne ho fumana kimollo efe kapa efe (ho phomotswa ho lefa rente, jj.)? Ka kopo, tlatsa tafole e ka tlase mme o kenye boleng ba kimollo eo o e fumaneng.

NTHO	BOLENG
Ho phomotswa ho lefa rente	
TERS	
UIF	
Lounu	
Kerante ya NAC	
Ditshwaetso tsa mokgahlelo wa 1 wa basebetsi ba DSAC	
Ditshwaetso tsa mokgahlelo wa 2 wa basebetsi ba DSAC	
Tse ding (di bolele)	
PALOKAOFELA	R

O etsa kopo ya bokae? R _____

O tlo e sebedisetsa eng? _____

TISETSO

Nna, _____, ho tswa _____ (lebitso la mosebetsi wa porofeshene kapa lebitso la ho hweba, jwalo ka ha le sebediswa) ke tiisa hore ke tlatsitse foromo ena ka bonna le hore dintlha kaofela tse foromong di nepahetse.

Ke tiisa hore ha nka amohela ho fumantshwa kerante eo mmuso o fanang ka yona hanngwe ya ho imollwa kamehong ya COVID-19, ke ikemiseditse ho saena tumellano le mokga/setsi se bohareng se



**small business
development**

Department:
Small Business Development
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



sport, arts & cultur

Department:
Sport, Arts and Culture
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

ntshang ditjhelete, mme ke tla fana ka pehelo ya kameho ya kerante ha mokga/setsi se bohareng se ntshang ditjhelete se e kopa.

Ke ikana hore lesedi kaofela leo ho fanweng ka lona ke nnete mme le nepahetse.

Lebitso:

Boemo ba mosebetsi:

Saena:

Letsatsi: